

	<p align="center">Пројекат “Дијаспора за развој”- „Партнерство дијаспоре и Града Приједора у функцији развоја локалне економије“</p>		
Период имплементације	12 мјесеци 01.08.2017.- 31.07.2018.год.	Одговорна организациона јединица	Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима И развојем
Укупна вриједност пројекта	74.550,00 КМ		Назив екстерних извора финансирања <ul style="list-style-type: none"> - Швајцарска Амбасада у Босни и Херцеговини 54.060,00 КМ - Предузеће „ЦРОМЕХ“ д.о.о. 6.300,00 КМ
Буџет Града	14.190,00 КМ		
Екстерни извори	60.360,00 КМ		
Кратак опис пројекта	<p>Овим пројектом жели се постићи већа укљученост дијаспоре у функцији развоја локалне привреде. Наиме, предвиђеним активностима желе се ојачати локални капацитети, који ће за резултат имати бољу повезаност дијаспоре са локалном привредом, стварање нове вриједности и запошљавање нових радника. Сходно томе, Град Приједор ће овим пројектом успоставити модел сарадње дијаспоре и локалне заједнице, те кроз набавку нове машине и репроматеријала створити услове за обуку и запошљавање нових радника. Набавком нове опреме обучиће се минимално 7 радника, а запослити минимално 4 радника у предузећу „ЦРОМЕХ“ д.о.о. Истовремено, набавком опреме предузеће „ЦРОМЕХ“ д.о.о. ће унаприједити своју техничку опремљеност, те ојачати своју конкурентску позицију како на домаћем тако и на страном тржишту, с обзиром да предузеће „ЦРОМЕХ“ д.о.о. извози више од 60 % својих производа.</p> <p>Улога дијаспоре на овом пројекту је вишеструко значајна. Наиме, познато је да Град Приједор има веома велику и значајну дијаспору и да постоји веома добра сарадња дијаспоре и локалне заједнице већ дужи период. Овим пројектом Град Приједор жели да унаприједи постојећу сарадњу кроз сет предвиђених активности, тако што ће увезати пословну дијаспору са локалном привредом и креирати веб платформу у оквиру које ће бити подаци о дијаспори и која ће унаприједити пословну комуникацију дијаспоре са локалном привредом. Пројектом ће се такође обезбједити трансфер знања из дијаспоре у погледу обука за нове раднике. Иначе, Мирсад Рамић, власник предузећа „ЦРОМЕХ“ д.о.о. је живио са породицом у Швајцарској и повратник је у Град Приједор. У Швајцарској је остварио веома добру сарадњу са пословном дијаспором, те је та знања, искуства и добре пословне односе преточио у Град Приједор и основао предузеће „ЦРОМЕХ“ д.о.о. које тренутно запошљава 41 радника.</p>		
Партнери на пројекту	<ul style="list-style-type: none"> - Град Приједор, - Агенција за економски развој Града Приједор „ПРЕДА-ПД“ - Швајцарска Амбасада у Босни и Херцеговини - Предузеће „ЦРОМЕХ“ д.о.о. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;">    <div style="text-align: center;"> <p>Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra</p> <p>Embassy of Switzerland</p> </div>  </div>		
Очекивани резултат	<ol style="list-style-type: none"> 1. Успостављен сарадња између дијаспоре и локалне пословне заједнице те створени услови за обуку и запошљавање у металном сектору. Наиме, остварењу овог резултат претходе активности којима ће се извршити набавка нове машине за обраду позиција од метала и пратеће опреме, као и набавку репроматеријала. На овој машини ће се обучавати минимално 7 радника, од којих ће најмање 4 бити запослено у предузећу „ЦРОМЕХ“. На овај начин ће се унаприједити капацитети предузећа „ЦРОМЕХ“ и створити предуслови за бољу привредну сарадњу дијаспоре и локалне привреде. 2. Повећан интерес дијаспоре за сарадњу са локалном привредом. 		

	Projekat "Dijaspora za razvoj"- „Partnerstvo dijaspore i Grada Prijedora u funkciji razvoja lokalne ekonomije“		
Period implementacije	12 mjeseci 01.08.2017.- 31.07.2018.god.	Odgovorna organizaciona jedinica	Odsjek za strateško planiranje, upravljanje projektima i razvojem
Ukupna vrijednost projekta	74.550,00 KM	Naziv eksternih izvora finansiranja	- Švajcarska Ambasada u Bosni i Hercegovini 54.060,00 KM - Preduzeće „CROMEX“ d.o.o. 6.300,00 KM
Budžet Grada	14.190,00 KM		
Eksterni izvori	60.360,00 KM		
Kratak opis projekta	<p>Ovim projektom želi se postići veća uključenost dijaspore u funkciji razvoja lokalne privrede. Naime, predviđenim aktivnostima žele se ojačati lokalni kapaciteti, koji će za rezultat imati bolju povezanost dijaspore sa lokalnom privredom, stvaranje nove vrijednosti i zapošljavanje novih radnika. Shodno tome, Grad Prijedor će ovim projektom uspostaviti model saradnje dijaspore i lokalne zajednice, te kroz nabavku nove mašine i repromaterijala stvoriti uslove za obuku i zapošljavanje novih radnika. Nabavkom nove opreme obučiće se minimalno 7 radnika, a zaposliti minimalno 4 radnika u preduzeću „CROMEX“ d.o.o. Istovremeno, nabavkom opreme preduzeće „CROMEX“ d.o.o. će unaprijediti svoju tehničku opremljenost, te ojačati svoju konkurentsku poziciju kako na domaćem tako i na stranom tržištu, s obzirom da preduzeće „CROMEX“ d.o.o. izvozi više od 60 % svojih proizvoda.</p> <p>Uloga dijaspore na ovom projektu je višestruko značajna. Naime, poznato je da Grad Prijedor ima veoma veliku i značajnu dijasporu i da postoji veoma dobra saradnja dijaspore i lokalne zajednice već duži period. Ovim projektom Grad Prijedor želi da unaprijedi postojeću saradnju kroz set predviđenih aktivnosti, tako što će uvezati poslovnu dijasporu sa lokalnom privredom i kreirati web platformu u okviru koje će biti podaci o dijaspori i koja će unaprijediti poslovnu komunikaciju dijaspore sa lokalnom privredom. Projektom će se takođe obezbjediti transfer znanja iz dijaspore u pogledu obuka za nove radnike. Inače, Mirsad Ramić, vlasnik preduzeća „CROMEX“ d.o.o. je živio sa porodicom u Švajcarskoj i povratnik je u Grad Prijedor. U Švajcarskoj je ostvario veoma dobru saradnju sa poslovnom dijasporom, te je ta znanja, iskustva i dobre poslovne odnose pretočio u Grad Prijedor i osnovao preduzeće „CROMEX“ d.o.o. koje trenutno zapošljava 41 radnika.</p>		
Partneri na projektu	<ul style="list-style-type: none"> - Grad Prijedor, - Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedor „PREDA-PD“ - Švajcarska Ambasada u Bosni i Hercegovini - Preduzeće „CROMEX“ d.o.o. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   <div style="text-align: center;">  <p>Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra</p> <p>Embassy of Switzerland</p> </div>  </div>		
Očekivani rezultat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uspostavljen saradnja između dijaspore i lokalne poslovne zajednice te stvoreni uslovi za obuku i zapošljavanje u metalnom sektoru. Naime, ostvarenju ovog rezultat prethode aktivnosti kojima će se izvršiti nabavka nove mašine za obradu pozicija od metala i prateće opreme, kao i nabavku repromaterijala. Na ovoj mašini će se obučavati minimalno 7 radnika, od kojih će najmanje 4 biti zaposleno u preduzeću „CROMEX“. Na ovaj način će se unaprijediti kapaciteti preduzeća „CROMEX“ i stvoriti preduslovi za bolju privrednu saradnju dijaspore i lokalne privrede. 2. Povećan interes dijaspore za saradnju sa lokalnom privredom. 		